



Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

Adresa: Trg Magnolija br 1
Tivat 85320, Crna Gora
tel: +382 32 661 337
fax: +382 32 661 322
www.opstinativat.me

Sekretarijat za finansije

*Broj: 08-411/22-up-26075/4,
08-411/22-up-26079/4,
08-411/22-up-26088/4,
08-411/22-up-26112/4,
08-411/22-up-26125/4,
08-411/22-up-26130/4,
08-411/22-up-6/6*

Datum: 16.07.2024.godine

Sekretarijat za finansije Opštine Tivat, u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17), postupajući po službenoj dužnosti, vrši

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM

Sekretarijat za finansije Opštine Tivat javnim obavještanjem vrši dostavljanje Rješenja o obezbjeđenju poreskog potraživanja 08-411/22-up-26075/3, 08-411/22-up-26079/3, 08-411/22-up-26088/3, 08-411/22-up-26112/3, 08-411/22-up-26125/3, 08-411/22-up-26130/3, 08-411/22-up-6/2 sve od 16.07.2024. godine, kojim je obezbeđeno potraživanje prema poreskom obvezniku AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat i Rješenja broj 08-411/24-UP-6/5 od 03.07.2024. godine kojim je odbijena dopuna zahtjeva AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za ponavljanje postupka okončanog rješenjima Sekretarijata za finansije – Odjeljenja lokalnih javnih prihoda br. 08-411/24-up-6 od 11.01.2023.godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26125 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26112 od 19.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26088 od 13.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26079 od 11.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26075 od 10.10.2022. godine, kao neosnovana

Kako dostavljanje predmetnih rješenja nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, Sekretarijat za finansije vrši dostavljanje javnim objavljivanjem pismena na internet stranici Opštine Tivat, portalu elektronske uprave i oglasnoj tabli Opštine Tivat. Uvid se može izvršiti u vremenu od 8-11 časova radnim danima (ponedjeljak-petak) u službenim prostorijama ovog javnopravnog organa, Tivat, Trg Magnolija 1, Drugi sprat, Kancelarija 19, sve u skladu sa članom 87 stav 5.


Dostavljanjem javnim obavještenjem smatra se izvršenim po isteku roku od deset dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja pismena je 16.07.2024.godine.

U prilogu rješenja:

- 08-411/22-up-26075/3, 08-411/22-up-26079/3, 08-411/22-up-26088/3, 08-411/22-up-26112/3, 08-411/22-up-26125/3, 08-411/22-up-26130/3, 08-411/22-up-6/2 od 03.07.2024. godine
- 08-411/24-UI-6/5 od 03.07.2024. godine



Samostalni savjetnik I za pravna pitanja


Luka Bulatović, Spec.sci pravnih nauka

Dostavljeno:

- Na oglasnu tablu, internet stranicu Opštine Tivat, portal elektronske uprave
- U dosije
- Arhivi



Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

Broj: 08-411/24-UPI-6/5

Datum: 03.07.2024.godine

Sekretarijat za finansije Opštine Tivat, na osnovu članu 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 6, stav 1, tačka 4 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 28/23), rješavajući u postupku po dopuni zahtjeva privrednog MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., preko VD Izvršne direktorice Sandre Požgaj, broj: 08-411/24-UPI-6/4 od 19.06.2024. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Odbija se dopuna zahtjeva MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., broj: 08-411/24-UPI-6/4 od 19.06.2024. godine, za ponavljanje postupka okončanog rješenjima Sekretarijata za finansije – Odjeljenja lokalnih javnih prihoda br. 08-411/24-up-6 od 11.01.2023.godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26125 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26112 od 19.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26088 od 13.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26079 od 11.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26075 od 10.10.2022. godine, kao neosnovana.

OBRAZLOŽENJE

Dana 19.06.2024. godine MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., preko VD Izvršne direktorice Sandre Požgaj, podnjelo je dopunu zahtjeva za ponavljanje postupka broj: 08-411/24-UPI-6/4 od 19.06.2024. godine, okončanog rješenjima Sekretarijata za finansije – Odjeljenja lokalnih javnih prihoda br. 08-411/24-up-6 od 11.01.2023. godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26125 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26112 od 19.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26088 od 13.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26079 od 11.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26075 od 10.10.2022. godine. U dopuni zahtjeva navedeno je da su dana 02.04.2024.godine uputili Zahtjev za ponavljanje upravnog postupka u kojima su donjeta rješenja poreza na nepokretnosti od 2017. do 2022. godine. Na iste nisu dobili nikakav odgovor, te podsjećaju ovaj organ na istek roka od 30 dana shodno članu 114 ZUP-a. Takođe navode da traže obustavu shodno članu 133 stav 3 ZUP-a. Posebno naglašavaju činjenicu da je Ustavni sud nedavno ukinuo odredbu spornu odredbu u vezi visine poreske stope za pravna lica, te da je Opština Tivat potom usvojila novu Odluku o porezu na nepokretnosti u kojoj je izjednačila poresku stopu za pravna i fizička lica na 0.5 (umjesto ranijih 2%).

Postupajući po izvršen je uvid:

- Rješenjem Sekretarijata za finansije broj: 08-411/22-up-26075 od 10.10.2022. godine poreskom obvezniku MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., utvrđen je porez na nepokretnosti za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 143.240,27€. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je isto pokušano da se uruči poreskom obvezniku na adresu Mrčevac b.b., preporučenom

pošiljkom AR 32490724 3 ME dana 12.10.2022. godine, međutim isto je vraćeno ovom organu uz napomenu „odselio“. Kako se dostavljanje rješenja nije moglo izvršiti ni na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, dostavljanje je izvršeno javnim obavještenjem aktom broj: 08-411/22-up-26075/1 od 01.12.2022 u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku. Uvidom u spise predmeta dalje je utvrđeno da se u istima nalazi poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za pravna lica za 2017. godinu zavedena pod brojem: 0810-422-up-8/228-1 od 21.04.2017. godine;

- Rješenjem Sekretarijata za finansije broj: 08-411/22-up-26079 od 11.10.2022. godine poreskom obvezniku MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., utvrđen je porez na nepokretnosti za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 130.288,73€. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je isto pokušano da se uruči poreskom obvezniku na adresu Mrčevac b.b., preporučenom pošiljkom AR 32490725 3 ME dana 12.10.2022. godine, međutim isto je vraćeno ovom organu uz napomenu „odselio“. Kako se dostavljanje rješenja nije moglo izvršiti ni na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, dostavljanje je izvršeno javnom obavještenjem aktom broj: 08-411/22-up-26079/1 od 01.12.2022 u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku. Uvidom u spise predmeta dalje je utvrđeno je da se u istima nalazi poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za pravna lica za 2018. godinu zavedena pod brojem: 0810-422-up-8/236-1 od 20.04.2018.godine;

- Rješenjem Sekretarijata za finansije broj: 08-411/22-up-26088 od 13.10.2022. godine poreskom obvezniku MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., utvrđen je porez na nepokretnosti za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 140.148,03€. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je isto pokušano da se uruči poreskom obvezniku na adresu Mrčevac b.b., preporučenom pošiljkom AR 32490746 3 ME dana 14.10.2022. godine, međutim isto je vraćeno ovom organu uz napomenu „odselio“. Kako se dostavljanje rješenja nije moglo izvršiti ni na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, dostavljanje je izvršeno javnom obavještenjem aktom broj: 08-411/22-up-26088/1 od 01.12.2022 u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku. Uvidom u spise predmeta dalje je utvrđeno je da se u istima nalazi poziv za podnošenje poreske prijave upućen poreskom obvezniku zaveden pod brojem 0810-422-up-8/20 od 08.04.2024.godine. Poreski obveznik i pored urgencija za postupanje shodno Zakonu o porezu na nepokretnosti nije predao poresku prijavu;

- Rješenjem Sekretarijata za finansije broj: 08-411/22-up-26112 od 19.10.2022. godine poreskom obvezniku MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., utvrđen je porez na nepokretnosti za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.510.278,81€. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je isto pokušano da se uruči poreskom obvezniku na adresu Mrčevac b.b., preporučenom pošiljkom AR 32490875 1 ME dana 20.10.2022. godine, međutim isto je vraćeno ovom organu uz napomenu „odselio“. Kako se dostavljanje rješenja nije moglo izvršiti ni na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, dostavljanje je izvršeno javnom obavještenjem aktom broj: 08-411/22-up-26112/1 od 01.12.2022 u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku. Uvidom u spise predmeta dalje je utvrđeno je da se u istima nalazi poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za pravna lica za 2018. godinu zavedena pod brojem: 08-411/20-up-97/311-1 od 18.06.2020.godine;

- Rješenjem Sekretarijata za finansije broj: 08-411/22-up-26125 od 31.10.2022. godine poreskom obvezniku MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., utvrđen je porez na nepokretnosti za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1.612.215,48€. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je isto pokušano da se uruči poreskom obvezniku na adresu Mrčevac b.b., preporučenom pošiljkom AR 32677045 10 ME dana 01.11.2022. godine, međutim isto je vraćeno ovom

organu uz napomenu „odselio“. Kako se dostavljanje rješenja nije moglo izvršiti ni na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, dostavljanje je izvršeno javnim obavještenjem aktom broj: 08-411/22-up-26125/1 od 01.12.2022 u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku;

- Rješenjem Sekretarijata za finansije broj: 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine poreskom obvezniku MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., utvrđen je porez na nepokretnosti za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 1.705.603,07€. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je isto pokušano da se uruči poreskom obvezniku na adresu Mrčevac b.b., preporučenom pošiljkom AR 32677093 10 ME dana 01.11.2022. godine, međutim isto je vraćeno ovom organu uz napomenu „odselio“. Kako se dostavljanje rješenja nije moglo izvršiti ni na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, dostavljanje je izvršeno javnim obavještenjem aktom broj: 08-411/22-up-26130/1 od 01.12.2022 u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku;

- Rješenjem Sekretarijata za finansije broj: 08-411/24-up-6 od 11.01.2024. godine poreskom obvezniku MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., utvrđen je porez na nepokretnosti za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 1.986.461,80€. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je isto dostavljeno preporučen pošiljkom AR 34414968 9 ME. Uvidom u spise predmeta dalje je utvrđeno je da se u istima nalazi poziv za podnošenje poreske prijave upućen poreskom obvezniku zaveden pod brojem 08-411/23-up-1/416 od 08.09.2024.godine. Poreski obveznik i pored urgencija za postupanje shodno Zakonu o porezu na nepokretnosti nije predao poresku prijavu;

- Zahtjev za ponavljanje postupka podnesen od strane MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., preko VD Izvršne direktorice Sandre Požgaj, broj: 08-411/24-UIP-6/2 od 02.04.2024.godine;

- Rješenje ovog organa broj: 08-411/24-UIP-6/3 od 08.05.2024. godine kojim je odbijen zahtjev MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., broj: 08-411/24-UIP-6/2 od 02.04.2024. godine, za ponavljanje postupka okončanog rješenjima Sekretarijata za finansije – Odjeljenja lokalnih javnih prihoda br. 08-411/24-up-6 od 11.01.2023.godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26125 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26112 od 19.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26088 od 13.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26079 od 11.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26075 od 10.10.2022. godine, kao neosnovan.

Nakon razmatranja navoda iz dopune zahtjeva za ponavljanje postupka, pobijanih rješenja i spisa predmeta rješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja, iz sledećih razloga:

- Neosnovani su navodi iz dopune zahtjeva za ponavljanje postupka u vezi sa pozivanjem da podnosilac zahtjeva nije dobio odgovor u roku od 30 dana shodno članu 114 ZUP-a, po osnovu podnetog predloga za ponavljanje postupka broj: 08-411/24-UIP-6/2 od 02.04.2024.godine.

Naime po osnovu podnetog zahtjeva za ponavljanje postupka broj: 08-411/24-UIP-6/2 od 02.04.2024.godine, ovaj organ je odlučio po istom i donio rješenje broj: 08-411/24-UIP-6/3 od 08.05.2024. godine kojim je odbijen zahtjev MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., broj: 08-411/24-UIP-6/2 od 02.04.2024. godine, za ponavljanje postupka okončanog rješenjima Sekretarijata za finansije – Odjeljenja lokalnih javnih prihoda br. 08-411/24-up-6 od 11.01.2023.godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26125 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26130 od 31.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-

26112 od 19.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26088 od 13.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26079 od 11.10.2022. godine, br. 08-411/22-up-26075 od 10.10.2022. godine, kao neosnovan.

Rješenje je dostavljeno poreskom obvezniku na adresu sjedišta, putem poštanskog operatera preporučenom pošiljkom broj: AR 35163193 1 ME, dana 09.05.2024. godine i isti je potpisan od strane dostavljača i primaoca, i isto se smatra uručenim dana 09.5.2024. godine u skladu sa članom 82 stav 3 kojim je propisano da će se smatrati da je pismeno koje je poslato preporučenom pošiljkom primljeno na dan koji je naznačen u potvrdi o prijemu te pošiljke.

Članom 99 stav tačka 5 propisano je da će nadležni javnopravni organ odbiti zahtjev stranke za pokretanje upravnog postupka rješenjem ukoliko je u istoj upravnoj stvari već donijeto i stranci uručeno rješenje kojim je odbijen njen zahtjev, a nakon toga se pravno i faktičko stanje nije promijenilo.

U skladu sa navedenim, u konkretnom slučaju donijeto je rješenje broj: 08-411/24-UPI-6/3 od 08.05.2024. godine kojim je odbijen zahtjev MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D. za ponavljanje postupka i rješenje je pravosnažno i stranci je uredno uručeno.

Stoga, dopunu zahtjeva za pokretanje upravnog postupka u istoj stvari valjalo je odbiti kao neosnovanu.


Ovaj organ imao je u vidu i ostale navode iz dopune predloga, ali je utvrdio da iz svih prethodno izloženih razloga nijesu bili od značaja za drugačije rješenje ove upravne stvari.

U skladu sa navadenim, odlučeno je kao u dispozitivu ovoga Rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI : Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a preko ovog organa. Žalba se taksira 5.00€ administrativne takse na ž.r. 510-9146777-39.



Samostalni savjetnik I za pravna pitanja


Luka Bulatović

Dostaviti:

- MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT A.D., Mrčevac BB

-U dosije

-a/a



Sekretarijat za finansije
Odjeljenje lokalnih javnih prihoda
Broj: 08-411/22-up-26075/3
Broj: 08-411/22-up-26079/3
Broj: 08-411/22-up-26088/3
Broj: 08-411/22-up-26112/3
Broj: 08-411/22-up-26125/3
Broj: 08-411/22-up-26130/3
Broj: 08-411/24-up-6/2
Datum: 03.07.2024. godine

AOP 90030

Opština Tivat- Sekretarijat za finansije, postupajući po službenoj dužnosti u postupku obezbjeđenja poreskog potraživanja obveznika **AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat**, na osnovu člana 60 Zakona o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, broj 65/01, 80/04, 20/11, 28/12, 8/15 i 47/17, 52/19, i 145/21), člana 269.stav 2. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Službeni list CG“, br.19/09) donosi:

RJEŠENJE O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA

Obezbjeđuje se potraživanje prema poreskom obvezniku **AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat**, PIB: **02269066**, adresa: **Mrčevac, Tivat**, koje je utvrđeno Rješenjem o prinudnoj naplati Broj: 08-411/22-up-26075/3, 08-411/22-up-26079/3, 08-411/22-up-26088/3, 08-411/22-up-26112/3, 08-411/22-up-26125/3, 08-411/22-up-26130/3, 08-411/24-up-6/2 od 13.03.2024. godine koji je postao izvršan dana 25.03.2024 god. i to:

Red .br.	VRSTA OBAVEZE	IZNOS GLAVNOG DUGA	KAMATA	UKUPNO	UPLATNI RAČUN
1.	Porez na nepokretnosti sa kamatom	7.228.236,29€	1.065.911,67€	8.294.147,96€	510-9148014-14
2.	Troškovi postupka prinudne naplate	10.00€		10.00€	510-9146228-37
3.	Troškovi postupka prinudne naplate zasnivanjem hipoteke	10.00€		10.00€	510-9146228-37
	UKUPNO :			8.294.167,96€	

2. Obezbjeđenje poreskog potraživanja će se izvršiti zasnivanjem hipoteke u iznosu 8.294.167,96€ na teret:

- kat.par.2135/2, kat.par.2137/2, LN 1110, KO Mrčevac, susvojine AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 1/2 dijela;

- kat.par.770, LN 69, KO Đuraševići, sukorišćenje AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 29/100 dijela;

- kat.par.842, LN 731, KO Đuraševići, sukorišćenje AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 2303/3723 dijela;

- kat.par. 2100/1, kat.par.2101/1, kat.par.2101/3 i kat.par.2102/1, LN 907, KO Mrčevac, korišćenje AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 1/1 dijela;

- za sve nepokretnosti upisane u LN 907, KO Mrčevac, korišćenje AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 1/1 dijela;

- za sve nepokretnosti upisane u LN 842, KO Mrčevac, susvojina AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 71/100 dijela;

- za sve nepokretnosti upisane u LN 913, KO Mrčevac, svojina AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 1/1 dijela;

- za sve nepokretnosti upisane u LN 844, KO Mrčevac, svojina AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 1/1 dijela;

- za sve nepokretnosti upisane u LN 843, KO Mrčevac, sukorišćenje AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 71/100 dijela;

- za sve nepokretnosti upisane u LN 199, KO Mrčevac, svojina AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 1/1 dijela;

- za sve nepokretnosti upisane u LN 988, KO Đuraševići, svojina AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 1/1 dijela;

- za sve nepokretnosti upisane u LN 987, KO Đuraševići, svojina AD „Montepranzo-Bokaproduct“ Tivat za 1/1 dijela.

3. Upravi za katastar I državnu imovinu-Tivat jedinica Tivat da postupi po ovom rješenju i izvrši zabilježbu rješenja kao teret (hipoteku) na nepokretnostima iz stava 2. ovog dispozitiva.

4. Zabilježba tereta (hipoteka) vrši se u korist Opštine Tivat.

5. Hipoteka počinje teći odmah po dostavi ovog rješenja, a traje do izmirenja poreskog duga ili poništenja ovog rješenja.

6. Hipoteka će biti registrovana i u posebnom registru Sekretarijata za finansije.

7. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

OBRAZLOŽENJE

Rješenjem o prinudnoj naplati broj: 08-411/22-up-26075/3, 08-411/22-up-26079/3, 08-411/22-up-26088/3, 08-411/22-up-26112/3, 08-411/22-up-26125/3, 08-411/22-up-26130/3, 08-411/24-up-6/2 od 13.03.2024. godine koje je obvezniku dostavljeno dana **13.03.2024.** godine utvrđena je prinudna naplata poreske obaveze navedene u stavu 1 dispozitiva ovog rješenja u ukupnom iznosu **8.294.157,96€** koji se odnosi na glavni dug sa kamatom u iznosu **8.294.147,96€** i troškova postupka u iznosu od **10€**. Istim rješenjem obvezniku je ostavljen rok od 10 dana za izvršenje iste obaveze.

Kako obveznik saglasno finansijskoj evidenciji ovog organa nije postupio po gore navedenom rješenju i izvršio plaćanje dospjelog duga u ostavljenom roku, stavom 1 dispozitiva ovog rješenja utvrđeno je da je isti postao izvršan dana **25.03.2024.** godine, tj protekom ostavljenog roka za izvršenje istog, saglasno članu 144 stav 4 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", broj 56/,20715,40/16 i 37/17) kojim je propisano da se za slučaj kada je u rješenju određeno da radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom toga roka.

S tim u vezi, saglasno članu 59 stav 1 tačka 3 i članu 60 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br.65/01,80/04 i "Službeni list CG", broj 20/11, 28/12, 8/15, 47717, 52/19 i 145/21) kojim je propisano da predmet prinudne naplate može biti i nepokretna imovina poreskog obveznika i da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze radi obezbjeđenja poreskog potraživanja može zasnovati založno pravo na imovini poreskog obveznika, na način kojim je uređena zaloga, odnosno hipoteka,

odlučeno je da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze radi obezbjeđenje poreskog potraživanja, na imovini poreskog obveznika zasnuje založno pravo, koje se sprovodi na način predviđen zakonom kojim je uređena zaloga, odnosno hipoteka.

Shodno čl.56 stav 4 Zakona o poreskoj administraciji i čl.2, stav1, alineja 4 Uredbe o visini troškova prinudne naplate poreskih obaveza („Sl.list RCG“,br.24/05) troškovi postupka u postupku prinudne naplate poreskih obaveza zasnivanjem hipoteke u iznosu od **10.00 €** snosi poreski obveznik.

S obzirom da su zaloga i hipoteka regulisane Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima to je u skladu sa čl.269, stav 2, 291 i 318 ovog Zakona odlučeno da se s obzirom na navedeno ,zakonom propisano pravo zaloge radi obezbjeđenja poreskog potraživanja, isto izvrši putem hipoteke kojom će se opteretiti nepokretnost poreskog obveznika bliže označene stavom 2 dispozitiva ovog rješenja u korist povjerioca-opštine Tivat.

Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže izvršenje shodno članu 58.stav 2.Zakona o poreskoj administraciji.
UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata i taksira sa 5.00€, na žiro račun 510-9146777-39 -Lokalne administrativne takse.

Rukovoditeljka odjeljenja za lokalne javne prihode

Jasmina Pejović, dipl.ecc.



Dostavljeno:

- Obvezniku
- Upravi za katastar i državnu imovinu-P.J. Tivat
- U dosije
- Arhiva

